




CENTRALNA BANKA CRNE GORE

Uticaj krize na CG i bankarski sistem

Ljubiša Krgović,
Predsjednik Savjeta CBCG

U pitanju je najveća kriza poslije Velike ekonomske krize




Izvori: Svjetska Banka i procjene zaposlenih u MMF-u.


Pogođeni su brojni sektori

- CG je mala visoko otvorena ekonomija podložna prenošenju šokova iz inostranstva
- Pogođene su brojne oblasti:
 - Bankarski sektor
 - Proizvodnja čelika i aluminijuma
 - Prerađivačka industrija
 - Građevinarstvo
 - Turizam
 - Tržište kapitala
- Visok stepen neizvjesnosti kada je u pitanju ekonomski rast

Inflacija je u opadanju




Priliv SDI je i dalje visok (u 000 EUR)




Koeficijent solventnosti je i dalje visok


Odnos rizičnog kapitala, rizikom ponderisane aktive i koeficijent solventnosti



Aktivne kamatne stope nisu značajnije porasle, ali je smanjena ponuda kredita



Pasivne kamratne stope su u blagom porastu



UTICAJ NA BANKARSKI SISTEM

- Potencirane negativne posljedice velikog kreditnog rasta u 2006. i 2007. godini,
- Rast aktive nije pratio rast kvaliteta upravljanja rezervi i kapitala,
- Prilagođavanje novim standardima se poklopilo sa eskalacijom krize,
- Značajna podrška matičnih banaka svojim afilijacijama,
- Kriza u realnom sektoru dodatno pogoršava situaciju
 1. kašnjenja u otplati kredita
 2. pogoršana likvidnost banaka
 3. rast nekvalitetne aktive

UTICAJ NA BANKARSKI SISTEM

- Značajan odliv depozita uprkos punoj garanciji države
 1. Pad povjerenja uvećan zbog stare štednje
 2. Sistemski problemi
 3. Subjektivne slabosti u bankama i neodgovarajući odnos prema klijentima
 4. Nezdrava kreditna praksa (fiktivni keš kolateral)
 5. Katastrofični scenari u pojedinim medijima
 6. široka dostupnost podataka o računima u bankama
 7. Postojanje sopstvene države tek tri godine
 8. Efekat ugledanja
 9. Zaustavljanje kreditne aktivnosti

TRENUTNA SITUACIJA

- Zaustavljen pad nepovjerenja
- Popravljen likvidnost (transakcije vezane za EPCG)
- Blago oživljavanje kreditne aktivnosti
- Dokapitalizacije banaka u toku
- Krediti KfW, EIBRD uz garanciju Države
- Mogući aranžmani sa MMF i WB

BUDUĆE AKTIVNOSTI

- Izmjena podzakonskog okvira u dijelu strožih zahtjeva oko kašnjenja
- Dalje izmjene politike obavezne rezerve
- Jačanje zakonskog okvira za upravljanje krizom
 - Zakon o bankama
 - Zakon o zaštiti depozita
 - Zakon o stečaju i likvidaciji banaka
 - Zakon o CBCG